



Riphuluse o fara mbava!



Cleopatra Mhlanga

Zwiṇoni zwa *Indian mynah* zwi kungiwa nga zwithu zwa u penya.



“Vhulungu hanga ha ṭhohoni ho ya ngafhi?” hu
vhudzisa mma. “Ndo vhu sia henefha, zwino
ho ṭuwa.”

Riphuluse a vha thusa u sedza vhulungu
havho nduni yothe. Fhedzi vha si vhu wane na
fhethu na huthihi.





“Tshelede yanga yo ya ngafhi?” hu vhudzisa baba. “Ndo sia zwipeni zwa tshentshi, zwino zwo ngalangala.”

Riphuluse a thusa baba u sedza zwipeni nduni yothe. Fhedzi vha si i wane na fhethu na huthihi.





“Mendele wanga wo ya ngafhi?” hu vhudzisa khaladzi. “Wo vha wo n^unembelela henefha, zwino wo ngalangala.”

Riphuluse a thusa khaladzi u sedza mendele wawe n^uduni yo^uthe. Fhedzi vha si u wane na fhethu na huthihi.





Tshinina tshanga tsho ya ngafhi?” hu vhudzisa mukomana. “Ndo tshi sia henefha, zwino tsho tuwa.”

Riphuluse a thusa mukomana wawe u tshi sedza nduni yothe. Fhedzi vha si tshi wane na fhethu na huthihi.





Baba vha founela mapholisa.

Mapholisa vha ḁa. Vha sedza nḁha na fhasi.
Vha sedza kha tshanda tsha u ḁa na tsha
monde.



“A ri wani zwithu zwo nyamalalaho. Nahone a ri vhoni mbava. A hu na na khandiso dza minwe na milenzhe,” vha ralo u amba.



“Ndi ɔ̃ wana zwithu zwo nyamalalaho. Na mbava ndi ɔ̃ i wana,” hu amba Riphuluse.

A sedza n̄tha na fhasi. A sedza matungo ōthe.

A kona u sedza n̄ɔ̄a nahone a vhona mbava!





“Kheila mbava,” hu amba Riphuluse, a tshi khou sumba nga fasiṭere.

Tsini na muri ho dzula tshiṇoni. Tshiṭaha tshatsho tsho ḍala zwithu zwa u penya.

“Ho vha hu tshiṇoni! Ndi ngazwo hu si na khandiso dza minwe na milenzhe!” vha ralo u amba mapholisa.





“No shuma, Riphuluse!” vha amba vhothe.
“No wana mbava!”

